



Khomphiutha e dira jang?


Patricia Ndlovu
Pexels; Pixabay






Khomphiutha e dira ka tshedimosetso e e
bidiwang deitha.

Deitha e ka nna ka sebopego sa ditlhaka, dipalo,
ditshwantsho, le medumo.



Fa o tsenya tshedimosetso mo khomphiutheng,
ke go tsenya deitha.

Go tlanya mo kхиibotong ya khomphiutha, ke go
tsenya deitha.



(1)

(2)

Re dirisa didiriswa tse, go tsenya deitha mo khomphiutheng.

khiiboto (1)

mmaoso (2)



Re dirisa didiriswa tse go tsenya deitha ka
mokgwa wa modumo le ditshwantsho:

maekhero founu (3)

khemera (4)



Re amogela gape deitha go tswa mo khomphiutheng.


Deitha e re e amogelang mo khomphiutheng e bidiwa setswelantle.

Segoeletsi (5) le sekirini (6) di re fa setswelantle.



Sekirini (6) se re fa setswelantle ka ditshwantsho, ditlhaka, le dipalo.

Digoeletsi le digoeletsinyana tse di tsenngwang mo tsebeng (7) di ntsha setswelantle e le medumo.




Hatewe ke dikarolwana tsa khomphiutha: ke dikarolwana tse o ka di kgomang.

Sekirini, khiboto, segoeletsi, mmaoso, maekerofounu, le digoeletsinyana tse di tsenngwang mo tsebeng, tsotlhe tse, ke tsona hatewe.




Dikhomphiutha di tlhoka lenaneotiriso gore re kgone go e dirisa.

Lenaneotiriso le naya khomphiutha ditaelo ka
moo o ka dirang ka deitha e e farologaneng.



Mananeo le di-app ke mekgwa ya
mananeotiriso.

Sekao, o tlhoka app ya khemera mo
sematefounung gore o tseye dinepe le dibidio.



Fa o lebelela mo gare ga khomphiutha, o tla bona dikarolwana tse dinnye tse di bidiwang ditšhipi tsa khomphiutha.

Ditšhipi tsa khomphiutha di dira ka tshedimosetso go dira gore khomphiutha e dire.

—Dipotso

1. Tshedimosetso e e mo khomphiutheng e bidiwang?
2. Khiiboto le mmaoso ke dikao tsa didiriswa tsa...
3. Deitha e re bonang go tswa mo khomphiutheng e bidiwa eng?
4. Naya dikao tse pedi tsa hatewe.
5. Lenaneotiriso ke eng?

Buka e, ke ya bobedi ya metseletsele ya dibuka tse nne go tlhagisa ditlhogo mo thekonolojing ya khomphiutha.

Bukakanelo e tlhamilwe le go kwalelwa porojeke ya didiriswa tsa go buisa tsa Zenenex Ulwazi Lwethu ya 2021.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



Your attribution should include the following:

Title: Khomphiutha e dira jang?

Author/s: Patricia Ndlovu

Translator/s: Dineo Moatshe

Illustrator/s: Pexels; Pixabay

Assurer/s: Opelo Thole

Language: Setswana



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

